

ЭНГСИЭЛЛИ

• Нам улууһун хаһыата 1935 сыл алтынны 5 күнүгэр төрүттэммитэ •

1999 с.
От ыйын
10
күнэ
субуота
№ 85 (8614)

Визитный карточка:
Н.А. Федоров 1956с. Сунтаар улууһун Элгээйи тигэр төрөөбүтэ. 1985 с. - СГУ тыа хаһаайстыбатын факультетын зооинженер идэтин үлэни бүтэрбитэ. Оттон Ньурбага «Сүлэ» совхозка үүнээйигэ үлэстэбитэ, Сунтаарга «Кыайыы 40 сыла» совхоз кылаабынай зоотехнигынан, Элгээйи орто оскуолатыгар завучунаан, нэһилиэк дьаһалтатыгар специалиһынан ананан үлэ бары кэрдиһин ааспыт.

Мирнэйгэ сир комитетын специалиһынан үлэни сылдьан 1996 с. СГУ философия кафедратын кэтэхтэн аспирантуратыгар киирбитэ. Сэтинньигэ кандидатскай диссертацияны «Олохтоох кадрдар промышленноска адаптациялара» темага көмүскүөтүттээ.

Билигин Николай Афанасьевич республика Президентин дьаһалтатыгар кадровой политикага эксперт-консультант дуоһунаһыгар үлэлиир.

КОРР: Николай Афанасьевич, саха киһитэ баччаанга диэри промышленность салаатыгар, индустриальной идэлэргэ тобо сыстыбаты, туох төрүөттөр мөһөйдииллэр?

Н. ФЕДОРОВ: Быйыл атырдыах ыйыгар Саха сиригэр промышленность тэриллэбитэ 60 сыла бэлэтэниэхтээх. Кырдык, ити кэм устата саха промышленноска кытыыта олус аһыах. 1994 с. дааннайынан бу сыллар усталарыгар индустрия эйгэтигэр 1600 кэрингэ саха үлэлээн ааспыт эбит. Мин санаахпар, собиэт былааһын сағана олохтоох нэһилиэнньэ анал үөрөҕө суодунаан, тардыспатынан промышленноһы хааччылар оруолга сылдыбыта буолуон сөп, докумуоннартан да көрдөххө онук: геологическай партияларга көлөнөн, артыалларга аһынан-үөлүнэн көмөлөһөр соруктаахтара. Аны саха киһитэ улахан ноёруускалары тулуйбат, промышленноска дьорура суох диир өйдөбүл үөскэбитэ биллэр. Онон киһи тыа хаһаайстыбатынан дьарыгыра ордук диир буолара.

Итинник госуларство өттүттэн сөптөөх кыһамныһы, өйбүтү ылбакка, сороҕор сэнээһин да түмүгэр промышленноска саха сыстыбатах.

КОРР: Сорох өттүгэр кыра норуот, уһук сир дьонун сорууан даҕаны производството дьонун, барыстаах өттүгэр — промышленноска чугаһаппатахтар диэнгэ сөбүлэһиң ээ дуо?

Н. ФЕДОРОВ: Кырдык, промышленноһы тэрийи сағаланыыттан саха дьонун илии-атах,

подсобнай үлэлэргэ сүрүннээн туһаналлара. Идэҕэ үөрэтинни ыллахха саха ыччата хото киирбэт этэ. Онно ыччаптыг бэйэтэ да тардыспата таайдаҕа буолуон сөп. Тыа киһитин менталитета промышленноска өбүллэрэ уһун, уустук дьыа-

ствооттан харчы кутулла турара. Онук дэлэй олоххо, халыг хамнаска эрэ хамныырга үөрөммит дьон билигин рынок ирдэбиллэригэр бирида «хоос» гынылар. Оттон сылтаан, биир үксүн, урут тастан кэлбит өтгө баран эрэр. Ити, мин санаахпар, үтүө өрүттэрдээх буолар. Тоҕо диэтэргин, мантан тэбинэн бэйэ национальной кадрдары промышленноска тардарга товоростоох кэм үөскүүр.

Олохтоох киһи дьин чаччы хаһаайын буолара хайа-бағара кыаллар суол, төрүт саха буоларбыт быһыытынан. Аны промышленность салааларыгар билигин ыллар хамнастарын тыа сирин кытта тэниээбэчкн. Мирнэйгэ хонтуораны сууйар эмээхсин 3000 солк. хамнаһы аахсар кэмнэрэ баара. Билиги ыччаптыын бу да өттүнэн көрөхсөтүөххэ сөп этэ.

КОРР: Очотугар туохтан, хантан сағалыбыты — бэйэ олохтоох кадрдары промышленноска тардыһы?

Н. ФЕДОРОВ: Билигин ити этэн аһарбыт балаһыанһы бара турар кэмигэр оскуола ыскаамыйатыттан ыччаты идэҕэ туһаайыы үлэтин сағалыахтаахпыт. Тыа сиригэр индустриальной өйү-санааны киэнник тарҕатыахтаахпыт. Дьон-сэргэ санаатын таба тайаннахпытна үтүө ситиһиилэр баар буолуохтара. Билигин урукку курдук ыраас романтиканын ыраалпаккын, оскуолаҕа кэлтэй мораль аахпакка, мунуттан сизпэчкэ олох дьингээх өрүттэринэн дакастыыр наада.

Промышленнай куоракка, тэрилтэҕэ үлэли барбыт тыа дьон дойдударын кытта сибээстэрин сүтэрбэттэр. Уолускаҕа кэлиэхтэрэ, аймахтара, билэр дьон киһилэргэ ылдыытыахтаахтара - онно илэ характарынан олох тупсарын көрдөхтөрүнэ тыа сирин дьон промышленноска тардыһытыгар дьонун олук охсулуоҕа.

Билигин бэчээт, телевидение нөңүө промышленность, индустриальной идэлэр престижэрин үрдэтэн көрдөрүүттэн сағалаан бу кэскиллээх дьыаланы госуларственной политика курдук таһымна таһаарарбыт эрийиллэр. Онуоха Президент М.Е. Николаев сотору кэминэн быһаччы кэспэтиллэри ыгар, сөптөөх дьаһаллары олохтуур былааннардааҕа биллэр.

Түмүктээн эттэххэ, рынок усулуобуйатыгар производство барыыстаах салааларын сайыннаран, чуолаан промышленноһы, онуоха бэйэ кадрдарын бэлэмнээн, аттаран туруордахпытна эрэ олохтук көнүөҕө, сайдыы суолугар үктэниэхпит.

Кэсэйттэ В. КАСЬЯНОВ

Редакция ылдыыта

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ: «САХА ПРОМЫШЛЕННОҢЫ БАҢЫЛЫРА — ИННИКИ КЭСКИЛБИТ»



ла буолар. Билигин даҕаны араас индустриальной идэлэргэ туттарысы аһыах.

Административнай-команднай система кыра норуот чорбоннуурун сөбүлээбэт этэ, ол иһин саха ыччатын промышленноска киэнник тардыыга оҕо сааһыттан туһаайыы, иити, үөрэтии үлэтэ барбатарын кэриэтэ. Хаһан эмэ мероприятие бэрээдэгинэн умайыктанан аһыах оҕуно ГПТУ-га, техникумга ыттан баран ным буолан хаалара. Дьингээх госуларственной политика суоҕа итинник түмүктэргэ ағалла.

КОРР: Биир олуттаҕас түгэни ахтар буоллаха... Билигин промышленнай тэрилтэлэр үл суодунаан сабыллар, дьон атахтарынан куоталар диир хаһыаттан, телевизортан билэбит. Очотугар саха дьонун промышленноска тардыһын дирибит төһө сирдээҕий?

Н. ФЕДОРОВ: Туох да диэбит иинигэр, Саха сирин хостонор байын саппааһа сөҕүмэр элбэх. Ону көмнөө, хаһаайыһыны туһанар соруку син биир турар, туруоҕа даҕаны. Онно бэйэбит илиибиитинэн атахпытнаан ылыстахпытна сағанар.

Оттон билигин баар тэрилтэлэр, карьердар, разрезтар үлэлэр мөлтөөһүнэ биллэр биричиинэлэрдээхтэр. Урут промышленноска ордук хостоһун өттүгэр, госулар-

НАРКОТИК ОЙУУР БАҢААРЫН КУРДУК ТАРҢАНАР

Хойутаан да буоллар дойду үрдүнэн наркотической средстволары сокуоннайа суох эргитини утары охсуһууга турунаан эрэллэр. Ол курдук соторутааҕыта Кремльгэ Россияҕа куттал суох буолуутун Сэбиэтин мунһаҕар бу дьулаан быһыны-майгыны утары охсуһар суоллары дьүүлэстилэр. ФСБ директорын солбуяаччы Валентин Соболев этэринэн наркотик тарҕаныыта дойдуга дьин чаччы кутталы үөскэттэ. Ол курдук кэники биэс сылга наркоманнар ахсааннара 3,6 төгүл элбээбит. Аны бу дьаллыкка ылларбыт сааһын ситэ илик өҕөлөр орто саастара 14-кэ тэниһэр. Оттон медиктэр этэллэринэн «иннээ өлөрбүт» киһиэхэ дьылҕата 4-4,5 сыл олоҕу быһар.

Ааспыт сылга Россия үрдүнэн наркотиктары кытта сибээстээх 196000 буруйу оноруу бэлэтэммитэ, 116000 киһи суутаммыт, 110000 киһи административнай эппиэккэ тардыллыбыт. Специалистар этэллэринэн бу кутталлаах сүһүрүүнү утары хамсатыылаах дьаһаллар ылыныллыбатахтарына кэлэр сылга Россияҕа 3 мөл. наркоман баар буолуоҕа, ол эбэтэр 50-тэн биир киһи, оҕону кырдыаҕы киллэрэн туран, күннэтэ наркотикка наадыар буолуоҕа.

Наркотик сүрүн өлүүтүн - тоннанан - Афганистантан кистэлэҥинэн ағалаллар. Бу дойдуга буола турар сэрри наркотигы атыылаабыт харчынан хааччылар. Аны туран Чечняҕа Грозной аттыгар күүскэ дьайар наркотиктары онгорор саға оборудованиелаах заводтар бааллара биллэр. Ол хаһаайыннарынан Шамиль Басаев уонна кини быраата Ширвани буолаллар.

Төһө да суостаах дьаһаллары ылбыт иннигэр дьону, чуолаан ыччаты, наркотиктан тэйтии общество бүтүүн эрэ турууластаҕына үтүө түмүктэрдээх буолуоҕа диир В. Соболев тоһоҕолоон бэлэтээтэ.

«Соль де Мехико» диир мексиканскай хаһыат биллэрэринэн АХШ Техас штатыгар 150 м. уһуннаах уонна 6 м. кэтиттээх сир аһынааҕы туннель көстөн кэллэ. Бу холлороонунан контрабандистар өр кэмгэ Мексикаттан Америкаҕа марихуананы уонна кокаинны таскайдыллар эбит. Мексика территориятыгар олорор дьиз подвалыттан сағаланар холлороон Америка өттүгэр утахтары атыылыыр лааппыга тахсар эбит. Холлороон иһигэр 255 кг. кокаинны уонна 1,5 мөл. доллары булбуттар. Бу кэники хас да сылга номнуо бэһис көстөн кэлбит холлороон буолар.

Киһи бэчээтээн

Улуус дьаһалтатыгар

ШТАБ ҮЛЭТИН САҢАЛААТА

От ыйын 7 күнүгэр Нам улууһун территориятыгар сүөһүнү уонна сылгыны уоруулары, баһаардары уонна наркотиктары сокуоннайа суох эргитини утары охсуһууга профилактической үлэни сүрүннүүр штаб учаратаах мунһаҕа буолан ааста. Мунһаҕы улуус баһылыга, штаб салайааччыта А.Н. Ядрев салайан ылгта.

Штаб састаабыгар эбии икки киһи киллэрилиннэ: правовой-тэрийэр управление начальнигин солбуяаччы Д.Н.Сергучева уонна үп управлениетын начальнига В.В.Попова.

«Энгиэли» хаһыакка бэчээттэммит Программа бырайыагар ис дьыала Министрствотын этиилэрэ эбии киллэриллэн бырдиллар:

1. Сүөһүнү араҕаччылыыр сылтан бостууктары аһырга.
2. Нэһиликтэр дьаһалталарыгар чааһынай сүөһү кытаанах учуотун онорорго.
3. Ынах сүөһүгэ, сылгыга бэлиэ (клеймо) туруорарга.
4. ГИБДД сотрудниктарыттан суолларга көһө сылдьар постары туруорарга.

Мань таһынан мунһах кыттыылаахтара от ыйын 5 күнүгэр буолбут актив мунһаҕар киирбит этиилэри ырыттылар, бу этиилэртэн Модут баһылыга Е.Н. Дьяконова суол кыттыынааҕы көлөпүүнэи грейдерин астарыаха диэбитэ толорууга ылылына.

Ветеринарнай управление начальнига Н.Е. Архипов сүөһү өлөрөн туттарар дьонго икки докумуон ирдэнэрин билиһиннэрдэ, бастакыта, нэһилиэк дьаһалтатын ыспыраапката (маньаха өлөрүллүбүт сүөһү хаһаайыстыбаннай кинигэттэн таһаарылаахтаах), иккиннин, ветеринарнай управление ыспыраапката. Бу икки докумуоннаах эрэ киһи өлөрбүт сүөһүтүн этэ былдымат уонна атыылырыгар быраап ыллар, иккиттэн биэрэ итэҕэс буоллаҕына эт былдынар.

Мань тэҥэ штаб чилиэннэрэ баһылык дьаһалын дьүүлэстилэр, эбии этиилэри онордулар.

В. РЫКУНОВА



УЛУУС КИНИГЭТЭ — ДЬОҢУН БЭЛЭХ

Улуус тэриллэбитэ 200 сылын бэлэтиир биир дьонун түгэнинэн улуус историйтын кинигэтэ тахсыта буолар. Манник кинигэ оҕоһулууга икки суол төрүөттээх: бастакыта, Намга инородческой управа тэриллэбитэ 200 сылынан сибээстээн; иккиннин, саға үйэҕэ үктэнигэ ааспыт олохтун түмөн өйдөбүннүк хааллары буолар.

Кинигэ икки тылынан тахсыахтаах, ол эбэтэр икки тус-туһунан кинигэлэри бэлэмнэхтээхпит. Сахалы тылынан тахсар кинигэни улуус бэйэтэ уйунар, Москваҕа бэчээттэнэр. Улуус баһылыга А.Н. Ядрев ити суолга көспэтиллэри номнуо ыттан сунһунэн быһаарыллыбыта.

Оттон нууччалы тылынан

тахсыыта республика таһымыгар, Президент быһаччы дьаһаһытынан барар. Манна республика 35 улуустарын историйларын кинигэлэрэ биир оҕоһуулаах, кээмэйдээх буоланнар саға үйэҕэ үктэнигэ Саха сирин дьонун документальной пааматынныыга буолуохтаах, кэһэҕэски көлөнөлэр билсэллэригэр, атын да омуктар үөрэтэллэригэр туһаайыллар. Нууччалы варианты Дьокуускайга гуманитарнай чинчийилэргэ институт учуонайдара тутан-хабан, учуонай сэбиэккэ биһэргэтон күн сырдыгын көрдөрүөхтээхтэр. Биһиги онуоха сөптөөхтүк бэлэмнээн киллэрэр соруктаахпыт. Кинигэ ис хоһооно научнай-популярнай буолуохтааҕа биллэр.

Сахалы тылынан таһаарар

кинигэбитигэр тизтэйэ-саарайа үлэлибит. Сэтинньигэ кинигэ толору бэлэм буолуохтаах.

Ахсынны 22 күнүгэр М.К. Аммосов төрөөбүт күнүгэр үбүлүөй түмүк түһүмэҕэр - общественность үөрүүлээх мунһаҕар бу кинигэ бэлэх буолуоҕа.

Кинигэ улахан кээмэйдээх, 35 бэчээтинэй лиис, ол эбэтэр 350 страница курдук, ону таһынан 170-ча араас фотографиялар баар буолуохтара. Уонтан тахса раздел сунһунэн суруллан бүттэ. Түгү былыргыттан нуучча кэлиэр диэри историйытын В.Е. Колмогоров бэлэмнээтэ. Оттон бэтэх Өктөөп кэмигэр диэри периоду Т.И. Замятин суруйда. Сэбиэт былааһын сыллары Е.Е. Алексеев онгорон түмүктээн эрэр. Улуус сэрри сылларыгар диир дьонун разделы М.В. Петрова ырытан бэлэмнээтэ. Промышленнай тэрилтэлэр историйларыгар А.Ксенофонов үлэлэстэ. Тыа хаһаайыстыбатын салаатыгар

Т.И. Замятин, И.Л. Еремеев, Е.А. Баев дьарыктанылар. Үөрэҕирин разделын П.А. Ушницкай редакциялыы сылдьар. Култураҕа сыһыаннаах түһүмэҕи М.Н. Габышева сағалаабыта, библиотека үлэһиттэрэ түмүктээтилэр. Спорт, физкультура историйтын В.Р. Кутуков суруйар. Доруобуйа харыстабылын туһунан түһүмэх В.И. Макарова, А.Г. Алексеева сүктэриллэбитэ, ситэригэ сылдьар. Ону таһынан справочнай өттүн, фотоматериаллары И.З. Кривошапкин көрөр-истэр, хомуйсар.

Бүтэһик редакциялааһыны, компьютерга киллэриини И.Е. Сивцев ситэр-хоторор соруктаах. Бу ыйынан ити үлэ түмүктэниэхтээх, бэчээккэ барыахтаах.

Нэһиликтэр разделларын аһыннааха, 18 нэһиликтэр историйлара кылгас соғустук суруллан кинигэҕэ киириэхтэрэ. Манна бэлэтээн эттэххэ, сорох нэһиликтэр, ол иһигэр Модут, Никольскай,

Таастаах, Фрунзе дьаһалтара матырыйаалларын тиксэрбэтиллэр. Оттон атыттар балаҕа тэрээһиннээхтик үлэлэтиллэр. Олус кыһаллан Үөдэй, I Хомуस्ताах, Партизан, Хамаҕатта, Хатын Арыы, Бөтүг, Түбэ, Хатырык, Көкбөк краеведтара, дьаһалталарын баһылыктара историйларын бэлэмнээн киллэрдилар.

Кинигэни бэчээттэтэн күн сырдыгын көрдөрүү элбэх үбү эрийэр. Онуоха баһылыктыг А.Н. Ядрев күннэтэ үлэлиир, спонсордары кытта кэспэтиһэр. Онон улууспут историйтын кинигэтэ сөптөөх болдьоҕор ситэн-хотон үбүлүөйгэ дьонун бэлэх буоларыгар эрэллээхпит.

В. БОЧКАРЕВ,
улуус историйтын бэлэмниир комиссия чилиэнэ



Билбит-Көрбүт эппит...

Сыннааланга аабыы

Астролог сүбэлиир

ОТ ЫЙЫН БИЛГЭТЭ

"В году 1999 и семь месяцев. С неба явится Король утрашения. Восстановит великого короля из Ангумса До и после того Марс будет счастливо царствовать". (Нострадамус 10 центуриата, 72 катрен)

Ити Нострадамус бу үүммүт от ыйын билгэлээнинэ. Манна Марс планета этиллибит. Кини бу ыйга хамсааһына манньк: Марс от ыйын 5 күнүттэн балаан ыйын 2 күнүгэр диэри Скорпион бэлиэтинэн айаныыа. Бу бириэмэҕэ сэринтисийин, агрессия, арааһынай террористическай хайыскалаах акттар элбиктэрэ. От ыйын 10-гар Юпитер Марсы утары турар. Бу бириэмэҕэ былааһы, сокуону, бэрээдэги биллэмэт утары турар быһыы-майгы үөскүүн сөп, 14-гэр Марс Нептуну кытта квадратура үөскэтэр кэмигэр коллективнай маассабай агрессия эбэтэр коллективны утары агрессия үөскүүн сөп, онтон 22-гэр Марс Меркурий кытта квадратура үөскөтүгүр тылыннан агрессия, толкуйа суох быһыы-майгы, онтон от ыйын 23-гэр Күн Лев бэлиэтигэр кирирэгэр, баһаардар, тоҕо тэптэриилэр буолуохтарын сөп. 27-гэ Күн Юпитер кытта квадратураны бириэмэтигэр, аһара түһүү, наһаалаһын, бардамсыһы, былааһынан, күүһүнэн өттөйүү үөскүүн сөп.

От ыйын 28-гар ый өлүүтэ, Ый Меркурий утары туруутун уонна ый Юпитер кытта квадратура үөскөтүгүр кытта сөп түбэхэр. Бу күн үтүнү-мөкүнү умнап, уруккуну-хойуккуну санаабакка, утарытынаабыы эрэ быһаарсыы, арааһынай сабыдыалга кирири, оннукманньк хамсааһына, кыттыһыы үөскүүн сөп. Ити этиллибит күнүнирион ханьык балаһыаньаны Нострадамус эппитин олох көрдөрөн иһиэ, эбэтэр атырдыах ыйын 11-гэр күн өлүүтүн эппит буолуон сөп, ити бириэмэҕэ эмиэ хас да ырахан дьайыһылаах планеталар утары туруулары буолар, ол туһунан атырдыах ыйыгар туһунан суруйуом.

Онтон үчүгэй өттүн ылан көрдөххө, Юпитер бэс ыйын 28-тан алтынны 23-гэр диэри Телец бэлиэтигэр кирирдэ. Бу бириэмэҕэ харчы, үп, инвестициялар, кредиттэр, гуманитарнай көмө курдуктар күүскэ хамсыахтара. Дохуот киллэрэргэ, хамнастаах үлэ көрдүүргэ, дуоҕабар түһэрсүгү, үлэ мистэтин онгосторго бу бириэмэ саамай тоҕоостуох нэм. Оҕуруот, сир астарыттан эмиэ улахан дохуоттары ылыахха сөп. Сатури мөһөйдөһиэ гынан баран, эппиэттээхтик сыһыаннастаахха, көлөһүнү тохтооххо улахан дохуоту ылыахха сөп. Хас биридии киһиэхэ чопчу туох буолуон сөбүн натальнай астрологическай картага көрдөрөр. Ону билиэн баһалаахтар 21-9-83 телефонунан билиэххитин сөп.

А. ИЛЬИНА

ОТ ЫЙЫГАР ЫЙ ХААМЫТЫН КУТТАЛЛААХ ЧААСТАРА

- От ыйын 3 к. 14 ч.21 м.-15 ч.34 м. — бу кэмгэ сэрэхтээх буолуохха наада.
 - От ыйын 4 к. 18 ч.25 м.-24 ч.00 м. — дьыба үлэлииргэ сөптөөх кэм.
 - От ыйын 5 к. 0 ч.-23 ч.21 м. — авария, куһаҕан түбэлтэ — өй-санаа уларыһытын бэлиэтэ.
 - От ыйын 7 к. 21 ч.06 м.-24 ч.00 м. — бары дьыалаларга табыгастаах күн (ордук күнүс).
 - От ыйын 8 к. 0 ч.-2 ч.22 м. — күүтүллүбэтэх сонуннар эбэтэр уларыһыы.
 - От ыйын 10 к. 1 ч.09 м.-4 ч.00 м. — иирсээннээх күн, бэйэни салайыымат буолуу.
 - От ыйын 12 к. 3 ч.37 м.-4 ч.27 м. — алдьархай, катастрофалар, алдыатылар, авариялар.
 - От ыйын 13 к. 13 ч.24 м.-24ч. — саҕа ый, интуицияҕытыгар итэҕэйинг.
 - От ыйын 14 к. 0 ч.-5 ч.26 м. — албын, сымыйа, фантазия.
 - От ыйын 15 к. 7 ч.55 м.-24 ч. — сибээстэһэргэ үчүгэй күн.
 - От ыйын 16 к. 0 ч.-8 ч.39 м. — быһыы-майгы бастакы былаанга тураллар.
 - От ыйын 18 к. 5 ч.28 м.-15 ч.19 м. — үчүгэйгэ эрэ тиэрдэр күүтүллүбэтэх уларыһылар.
 - От ыйын 20 к. 21 ч.-24 ч. — кэпсэтиһэргэ, сибээстэһэргэ сөптөөх күн.
 - От ыйын 21 к. 0 ч.-1 ч.30 м. — албын күн, урут бэрэбизрэкэлэммити талың.
 - От ыйын 23 к. 13 ч.28 м. — 13 ч.48 м. — анализтанар күн, бэйэбитин истинг.
 - От ыйын 24 к. 20 ч.51 м.-24 ч. — атыылаһыы, үлэҕэ дьобур үрдээһинэ — барыта дьыэ кэргэн туһугар.
 - От ыйын 25 к. 0 ч.-24 ч. — кийтэрэй буолун, былаангытын арыһыманг.
 - От ыйын 26 к. 0 ч.-2 ч.08 м. — былааһы, салайааччылары кытта хапсыы, кэпсэтиилэргэ болҕомтолоох буолунг.
 - От ыйын 27 к. 10 ч.05 м.-24 ч. — общество бэрээдэгэ суох буолуута, былаас кризисиг.
 - От ыйын 28 к. 0 ч.-12 ч.54 м. — бүгүнгү күүтүллүбэтэх түгэниэр инники сыалы туруоруохтара.
 - От ыйын 29 к. 19 ч.56 м.-24 ч. — атырдыах ыйын 11 к. диэри бары болҕомтону бэйэбитигэр уонна чугас дьонугутугар уурун.
 - От ыйын 30 к. 0 ч.-21 ч.27 м. — тугу да гыныманг.
- Бу билгэлээһин — уонсай. Булгуччу туолар дьон буолбатах. Хас биридии киһи бэйэтин доруобуйатыгар, бизнесигэр прогнозтары онготтор баһалаах эбэтэр бөһүрүөстөөх буолаһына хаһыат нонүө, биитэр 21-9-83 тел. ыйытыаххытын сөп.

К СВЕДЕНИЮ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬЕ!

Продается 1-комнатная приватизированная квартира в районе магазина «Юбилейный», 1-й этаж, газ. Контактный телефон: 21-2-31

Дьыэни туттааччыларга

КЫҤАЛҔА КЫҤАРЫЙДАҔЫНА

Красноярской куорат кытытыгар биер дьыкты дьыэ баар. Дьыктытэ дьыэ — бу дьыэ олоҕу бытыылкалартан оҕоһулуубута буолар. Хаһаайын, пенсионер Аркадий Иванович Лыткин дьыэни туһар матырыйаалын бачача өр хомуйбут. Биллэн турар — буор-босхо. Манна пиво, лимонад, водка, кыһыл арыгы уонна шампанскай бытыылкала-ра, бука барыта туһаҕа тахсыбыт. Аркадий Иванович дьыэтин эркиннэригэр төһө бытыылка кирибитин билигин да чуолкай билбэт. Арай 1 кв.м. 150 устуука 0,5 л. кэмэйдээх, биитэр 100 - 0,8 л. (шампанскай) кэмэйдээх бытыылка кириэрэ биллэр.

Дьыэ кэмэйдэ — мансардалаах, икки мэндизмэннэ-

эх, анныгар эмиэ бытыылканы уурулуубут подвалах. Кыракый туалеты оҕорууга оруубуна 2000 бытыылка барыт, аттыгар оҕуруу кэмэйдээх эмиэ бытыылканы уурулуубут сарай баар. Бу даачатын тутуутун Аркадий Иванович пенсияҕа тахсаат саһалаабыт, билигин 71 саһа буолбут.

Күн көрдөбүтэ бу дьыкты дьыэ ыраахтан күлүмүрдээн көстөр, чуһаһа тахха киһи хараҕа саатар. Пенсионер бу өстүкүлэ дьыэтигэр кыһыннары олоҕор. Оннооҕор улахан тымныларга дьыэ быр-бааччы сылаас буолар эбит. Бытыылка иһигэр баар салгын итинни үчүгэйдик тутара биллэр. Аркадий Иванович бу дьыэтинэн Гиннес рекордарын кинигэтигэр кириэр санааттан буолбакка, кыһалга кыһарыйан, буруус маһы, кирпиччэни булар кыһа соҕууттан бытыылкалары хомуйсар түбүккэ 10-ча сыл сылдыбыт.



Оҕуруотчуттарга

ХАЛЛААН БЭЛЭБЭ

Йошкар-Ола (Марий Эл республика) аттыгар баар даача хаһаайыныгар соторутааһыта ньириллэн ааспыт силлэ бэлэх тиксэрбит. Сарсыарда учаастагар тийион кэлбитэ оҕуруотчуттар полистилен бүрүөһүннээх сабыс-саҕа парник баар буолан хаалбыт. Сэрэйдэххэ, бууруу бу парнигы атын учаастактан көтүтэн аҕалан түһэрип буолуохтаах. Оҕуруот хаһаайына билигин улахан толкуйга түһэн сылдьар: теплица дьингнээх хаһаайынын көрдүөх баһайыта дуу, биитэр таһара бэлэҕин туһаммытынан барыахха дуу дьингэ.

КЫМЫРДАҔАҔЫ КЫЙДЫАХХА... ХАЙДАХ?

Даачалаах дьон кымырдаҕастар аһары элбээтэхтэринэ үүнээһини буорту гыналларьттан эрэйи көрөллөрө биллэр. Хайдах гынан уодьуганнаахха сөбү? Ыстакаан түөрт гыммыт биэрэ ууга 5 гр. бураны, 50 гр. саахары, чаайынай ньуоска ангара мөтү биитэр барыаньаны булжуйаллар. Бу мэһиэни кымырдаҕастар мустар сирдэрүгэр уураллар. Манна эмалированной иһити туһанар ордук.

Судургу ньыманан бардахха — доруоһаны тутуохха сөп. Доруоһаны ууга булжуйан хойуу хаһыны оҕорудун уонна кыратык барыаньа биитэр мөтү эбэҕин. Маны сизин баран кымырдаҕастар атаһарын тэннииллэр. Өссө кымырдаҕастар чеснок, бузина, мята уонна дьабаара отун сытын сөбүлээбэттэр. Бу үүнээйилэри оҕуруоккут тула, быһыһыгар олоҕооххутуна кымырдаҕас тэҥичинэн сылдыһаҕа.

Эңин араас — барыта

КИМ ХАЙДАХ АҔААН ОЛОРОРУЙ?

Ас-үөл институтун үлэһиттэрэ ааҕан таһаар-быттарынан, дьоллоох Дьокуускай ас-үөл сыанатыгар дойдуга иккис мистэти ылар эбит. Ол курдук 25 сүрүн аһылык бородуктаһын ааҕан таһаардахха ыйга 912 солк. ороскуотурдаххына эрэ сөпкө аһыһы дьон ахсааныгар кириэрэҥ. Салгыы Магадан (899 солк.), Петропавловск-Камчатский (850 солк.), Южно-Сахалинск (736 солк.) баар эбиттэр. Саамай чэпчэки сыаналаах бородукталар Дальнай Восток регионугар Благовещенская уонна Биробиджанга бааллара биллэр (туһааннааһынан 593 уонна 588 солк.).

Оттон билигин иннибитигэр Чукотка тахсыбыт. Манна сөпкө аһыһыга-сиригэ ыйга 1600 солк. наада эбит.

СОЧИГА — КИСТЭЛЭН РЕЙСТЭР

Российская Федерация счегтай палатата генералларбыт 8-с ураты анализ аналлаах авиадивизия самолеттары хайдах туһаналларын бэрэбизрэкэлээбит. Бу дивизия самолеттара дьингнээх сорукутарынан байыаннай секреттэри уонна почтаны таһыы буолар. Пассажирыдары мистэти бачар эрэ буоллаһына ылыахтаахтар. Ол эрэри ревизордар аабылыларынан былырыын үтүс рейстэр генераллары байыаннай санаторийга тизийиэ аһаҕастылар. Алтынны 29 күнүгэр генеральной штаб на чальнига Квашини кэргэниинэн иккизийэтин ТУ-134 самолетунан сыһына тийиэллэр. 1997 сыл олунуу ыйга салгынааһы десантнай күүстэр командующайдары генерал-полковник Шпак кэргэниинэн эмиэ биер самолетунан айаннаабыттар. Биллэн турар биер да көппийкэ төлөммөтөх. Оттон Дальневосточнай уокурук командующайа генерал-полковник Чечеватов, салгынааһы күүстэр кылаабынай штабтары начальнига Малюков самолетунан хатаһылаһынарыгар армия бюджетиттан 115 тыһ. солк. салгынаа көппүт. Ити тэнэ кыра, улахан байыаннай тойоттору самолетунан таскайдаһын ааспыт сылга 1,5 мөл. солк. сыанаҕа турбут.

Байыаннайдартан правительство чиновниктара хаалсыбаттар. 1997 с. атырдыа ыйыгар байыаннай самолет Сочиға урукку бастакы вице-премьер Немцову дьыэ кэргэниинэн буор-босхо тизийэн илдьибитэ биллэр. Уопсайынан федеральной былаас чиновниктара 500 тыһ. солк. суумаҕа босхо салгын куйаарын баһылаабыттар. Оттон авиатехника сылааһы мөлтөөн иһэр, билигин самолеттар ангардара эрэ сиртэн арааһар туруктаахтар. Бэриллэр харчы нөһиөлөтүк уонна персонал хамнастарыгар тийэр. Дэлэйдик олоҕобут!

Доруобууа — күндү баай

КУБУЛҔАТ

КҮННЭРГЭ-ДЬЫЛЛАРГА

Биллэрин курдук күн-дьыл уларыдыаһына салгыны баттааһына эмиэ уларыһар. Оччогуна хаан баттааһыныгар кыһалдылаах дьон эрэйи көрөллөр, соҕо түгэниргэ абыраллаах таблеткалар да туһалаабаттар. Аны туран эмкэ үөрөннээххэ организм иммунитетта лаппа мөлтүүрү биллэр.

Маньаха былыргы рецепертэн биери сүбэлиэххэ сөп. Биер ыстакаан кефиргэ биер чаайынай ньуоска корица кутаһын, кичэйин булжуйаһын уонна нэдиэлэҕэ икки төгүл биридии ыстакааны иһэҕин.

Маньа таһынан уун көтөр (бессонница), тырытта сылдьар буоллаһына дьыэтигэр герань үүнээһини олоҕорун, кини сыга киһини уоскуттар, эмитир күүстээх.

ДЬААБЫЛЫКАНЫ АТЫЛАҔАҔА... БЭЙЭ КИЭНИН

Наука этэринэн дьаабылыка соҕурууну сортыгар (сүрүннээн кыраныһыса таһыттан кэлэр өттүгэр) «С» битэмийин лаппа аһыах буолар эбит. Бэйэ россияйкай сорттаран. Биллэрин курдук антоновка хайа даһыны омук аһыттан ордук битэмийиннээх. «С» битэмийининэн организмни битэтик хааччыһыаххын баардаххына күнүтэ 4-5 дьаабылканы сиэххин наада. Билигин хармаан чарааһа-абытынан ити кыалдыбата буолуо. Онон күһүн дьаабылыка дэлэйдэһинэ маринуйдаан эбэтэр кэнси-эрбэлээн кыһынгы кэмгэ хааччыһың.

КОЛЯ КӨМҮС МЭТЭЭЛИГЭР ТӨҔӨ КӨМҮС БААРЫЙ?

Быйылгы үөрэх дьылын билигин улууспутугар Хамаҕаттатааһы саха-французскай оскуола выпускнига Коля Таркаев көмүс мэтээллээх бүтүрдэ. Бу мэтээл туох састааптааһын хаһаайына бука чуолкай билбэтэ буолуо уонна киниэхэ мэтээл олохтоммут историятын сырдатар тоҕоостуох.

Россияға аан бастаан үөрэххэ туйгун ситиһиилэр иһин көмүс мэтээли биэриини 1871 сыллаахха норуют үөрэтиринитин министр граф Дмитрий Толстой киллэрбитэ. Оччолорго мэтээллэр 583 пробалаах 20 гр. көмүстэн оҕоһуллалар. Мэтээл сирэй өттүгэр икки лавровой лабаа ойууланара уонна «Туйгун үөрэтин, көрсүө бэрээдэгин иһин» дьини суруктааҕа. Көтөх өттүгэр икки төбөлөөх хотой бэчээттэнэрэ. 1917 сыл кэннэ көмүс мэтээллэри суох оҕорбуттара. Онтон 1944 сыллаахха Сталин манньк мэтээллэри чөлүгэр түһэрэргэ дьаһайбыта. Онон 1946 сыллаахха Москвага манньк дворуугар туйгун үөрэхтээхтэргэ бастакы сабиоскай наҕараадалар бэчээттэммиттэрэ. Сирэй өттүгэр арыллыбыт кинигэ уонна лавровой лабаалар ойууламыттар, кэтэх өттүгэр РСФСР гербтэ баара. Уратыта дьини сталинскэй мэтээллэр икки төгүл ыйааһынара чэпчээбитэ. Ол кэнниттэн өссө төгүл көмүһүн аһыатан 375 пробалаах 5 гр. ыйааһынаах оҕорбуттара. Калин хас да үлэ кэнниттэн мэтээллэри алтан-никель холбоһугунан оҕорор буолбуттара уонна 5 микрон хальг көмүһүнэн дуйдаабыттар.

САЛЮТ ДА КЭМЧИ — СЫЛГА ИККИТЭ ЭРЭ

Петр I саҕаттан араас үөрүүлээх түгэниргэ салюттары туттар буолбуттара. Бу салюттары халаанга тэптэрэр байыаннай чаас Ходынка хонуутугар олохсуйбута. Соторутааһыта бу чаас тэрилбитэ 25 сылын бэлиэтээбитэ. Москвага бүгүн 30 салютнай точка баара биллэр. Өрүү буолар фейерверктарга 20 күргүөмнээн-ытыы, салюкка итинник 30 ытыы көрүллэр. Ол эрэри ураты түгэниргэ, холобура, ССРС 60 сылыгар 26 точкаттан 60-на күргүөмнээн ыппыттар, оттон Кыайы 50 сылыгар 33 точкаттан 50 ытыы оҕоһулуубута. Урут улуугуруу саһана сылга 1014 «салютнай мероприяте» баар эбит буоллаһына билигин иккитэ эрэ — Кыайы күнүгэр уонна Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр — салют бэриллэр.

2000 сылы көрсө сөҕүмэр фейерверк буолуохтааҕа күүтүллэр.

Программа ТВ с 12 по 18 июля

Понедельник, 12 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 Поле чудес.
11.20 Человек и закон.
12.00 Новости.
12.15 КВН-99. Летний кубок.
14.15 Мультсеанс. "Путешествие муравья".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.40 Мультсеанс: "Ну, погоди!"
15.55 Звездный час.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Понедельник с Познером. Программа "Человек в маске".
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 1-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Приключенческий сериал "Горцы - IV". "Ближ".
22.35 Взгляд.
23.20 Футбольное обозрение.
23.50 Линия кино. Настоящая война в фильме "Танк Клим Ворошилов - 2".
01.35 Новости.
01.50 Программа передач. До 01.55

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 МЯ СЕМЬЯ.
13.30 "Русские напевы". "Где обедать по-русски?" Мультфильмы.
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.10 "Гомеопатия и здоровье". До 16.20

ЯКУТСК
18.45 Программа передач, мультфильм.
18.55 Якутский торгово-экономический колледж.
19.15 "ТҮӨЛБЭ". Томпонский улус.
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
ЯКУТСК
20.42 "Тыя сирэ".
Канал "Россия"
21.05 "АНШЛАГ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
21.40 ВРЕМЯ КИНО. Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский и Евгений Леонов в кинокомедии "Паспорт" (Россия - Франция). 23.35 "Урма с Отт с Борисом Громовым".
00.40 "Дежурная часть".
00.55 ВЕСТИ. До 01.25

3-я программа
Канал "Россия"
18.45 Сатирическая комедия "Короли и капуста", 2-я серия. До 20.00
20.42 "Русский бизнес". До 21.05

Среда, 14 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Каламбур". Юмористический журнал.
10.45 Мультсеанс: "Как Ежик и Медвежонок меняли небо", "Чехарда".
11.05 Домашняя библиотека.
11.10 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.05 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Классная компания.
16.05 Зов джунглей.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Человек и закон.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Забывшее убийство". Часть 1-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Лино Вентура в фильме "Прощай, полицейский!"
23.15 Апокалипсис для полиции.
23.45 Сериал "Темные небеса": "Нечеловеческая суть". 5-я серия.
00.40 Новости.
00.55 Программа передач. До 01.00

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "Лиса и заяц". "Хитрые старушки". Мультфильмы.
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.30 "Позвоните Кузе!" Интерактивная игра для детей.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
18.00 "Жил-был Козлявин". Мультфильм.
ЯКУТСК
18.10 Программа передач.
18.15 "Дальний Восток".
18.45 Общественная Академия "Шаг в будущее".
19.15 МТК. "Молодая пресса-99".
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.

Вторник, 13 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.15 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Счастливый случай.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Как это было. "Ураган в Москве". 1998 год.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Георгий Вишин, Александр Ширвиндт в комедии "Она вас любит".
23.10 Гибель Гагарина. Факты и версии.
23.40 Сериал "Темные небеса": "Город грёз". 4-я серия.
00.40 Новости.

20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
21.20 ВРЕМЯ КИНО. Марина Зудина и Михаил Жигалов в криминальной мелодраме "Исповедь содержанки" (Россия - Голландия).
23.00 СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН.
00.05 "Дежурная часть".
00.20 ВЕСТИ.
00.50 АВТОШОУ. До 01.20

3-я программа
Канал "Россия"
18.10 Музыкальный фильм "Сильва". 1-я серия.
19.20 "Да, господин премьер-министр". Телесериал (Великобритания). До 20.00

Четверг, 15 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 Джентльмен-шоу.
10.45 Мультсеанс. "Ежик в тумане".
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.10 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Возможно всё!
16.05 Улица Сезам.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 "В поисках утраченного". Петр Алейников. Ведущий - Г.Скорыхолов.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Забывшее убийство". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Людмила Гурченко, Игорь Кваша в детективной комедии "А был ли Каролин?" 1-я и 2-я серии.
00.15 Сериал "Темные небеса": "Древнее будущее". 6-я серия.
01.05 Новости.
01.20 Программа передач. До 01.25

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "День чудесный". Мультфильм.
13.45 "Музыка, музыка..."
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.25 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые пошелун". Телесериал (Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
17.55 Футбол. Чемпионат России. "Торпедо" (Москва) - "Локомотив" (Москва). Передача со стадиона "Лужники".
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
ЯКУТСК
20.40 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
20.55 Реклама.
21.05 Телефестиваль "Солнечный круг". Номинация "Авторская находка". "Доброе утро, солнышко!" (т/с "Кадр", Оймконский улус)
21.30 Видеозарисовка.
Канал "Россия"
21.40 ВРЕМЯ КИНО. АГАТА КРИСТИ. ПУАРО. "Король трюф" (Великобритания).
22.40 "Слушается дело". Заседание телевизионного суда присяжных.
23.40 "Дежурная часть".
23.55 ВЕСТИ.
00.25 Юбилейный концерт радио "Деловая волна". До 01.20

3-я программа
Канал "Россия"
20.40 "Гомеопатия и здоровье".
20.50 "Два рюкля". Музыкально-развлекательная программа. До 21.40

Пятница, 16 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 Маски-шоу.
10.40 Мультсеанс "Ежик и девочка".
10.45 Смак.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.05 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.

15.00 Новости.
15.15 Приключенческий фильм "Юнга со шхуны "Колумб".
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.20 Документальный детектив. "Обнаружить и ликвидировать". Дело военных строителей. 1955 год.
19.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе "Самый опасный матч".
23.00 Песня-99.
23.50 Ночной кинозал. Комедия "Особенности холостяцкой вечеринки".
01.25 Новости.
01.40 Программа передач. До 01.45

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
08.15 "Тысяча и один день".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые пошелун". Телесериал (Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
17.55 "Гомеопатия и здоровье".
ЯКУТСК
18.00 Программа передач, мультфильм.
18.10 "Геван". Би дльбу эвесел.
18.30 "Штрихи к юбилею". Передача 5.
18.45 "КэрэсЭр суугуруя, махтана".
19.05 УООНА СССР утуолэх артистка Анастасия Лыткина кэриэингэр аналлаах ойдобуньун концерт-ахтым.
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 "АНШЛАГ" и К.
21.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
23.30 ПОДИУМ Д'АРТ.
00.05 "Дежурная часть".
00.20 ВЕСТИ.
00.50 Жан Мария Волонте и Род Стайгер в фильме "Счастливчик Лючано" (Италия-Франция). До 02.40

3-я программа
Канал "Россия"
18.00 Музыкальный фильм "Сильва". 2-я серия.
9.25 "Да, господин премьер-министр". Телесериал (Великобритания). До 20.00

Суббота, 17 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.15 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Счастливый случай.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Как это было. "Ураган в Москве". 1998 год.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Георгий Вишин, Александр Ширвиндт в комедии "Она вас любит".
23.10 Гибель Гагарина. Факты и версии.
23.40 Сериал "Темные небеса": "Город грёз". 4-я серия.
00.40 Новости.

15.00 Новости.
15.15 Приключенческий фильм "Юнга со шхуны "Колумб".
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.20 Документальный детектив. "Обнаружить и ликвидировать". Дело военных строителей. 1955 год.
19.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе "Самый опасный матч".
23.00 Песня-99.
23.50 Ночной кинозал. Комедия "Особенности холостяцкой вечеринки".
01.25 Новости.
01.40 Программа передач. До 01.45

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
08.15 "Тысяча и один день".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые пошелун". Телесериал (Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
17.55 "Гомеопатия и здоровье".
ЯКУТСК
18.00 Программа передач, мультфильм.
18.10 "Геван". Би дльбу эвесел.
18.30 "Штрихи к юбилею". Передача 5.
18.45 "КэрэсЭр суугуруя, махтана".
19.05 УООНА СССР утуолэх артистка Анастасия Лыткина кэриэингэр аналлаах ойдобуньун концерт-ахтым.
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 "АНШЛАГ" и К.
21.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
23.30 ПОДИУМ Д'АРТ.
00.05 "Дежурная часть".
00.20 ВЕСТИ.
00.50 Жан Мария Волонте и Род Стайгер в фильме "Счастливчик Лючано" (Италия-Франция). До 02.40

3-я программа
Канал "Россия"
18.00 Музыкальный фильм "Сильва". 2-я серия.
9.25 "Да, господин премьер-министр". Телесериал (Великобритания). До 20.00

Суббота, 17 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.15 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Счастливый случай.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Как это было. "Ураган в Москве". 1998 год.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Георгий Вишин, Александр Ширвиндт в комедии "Она вас любит".
23.10 Гибель Гагарина. Факты и версии.
23.40 Сериал "Темные небеса": "Город грёз". 4-я серия.
00.40 Новости.

15.00 Новости.
15.15 Приключенческий фильм "Юнга со шхуны "Колумб".
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.20 Документальный детектив. "Обнаружить и ликвидировать". Дело военных строителей. 1955 год.
19.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе "Самый опасный матч".
23.00 Песня-99.
23.50 Ночной кинозал. Комедия "Особенности холостяцкой вечеринки".
01.25 Новости.
01.40 Программа передач. До 01.45

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
08.15 "Тысяча и один день".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые пошелун". Телесериал (Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
17.55 "Гомеопатия и здоровье".
ЯКУТСК
18.00 Программа передач, мультфильм.
18.10 "Геван". Би дльбу эвесел.
18.30 "Штрихи к юбилею". Передача 5.
18.45 "КэрэсЭр суугуруя, махтана".
19.05 УООНА СССР утуолэх артистка Анастасия Лыткина кэриэингэр аналлаах ойдобуньун концерт-ахтым.
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 "АНШЛАГ" и К.
21.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
23.30 ПОДИУМ Д'АРТ.
00.05 "Дежурная часть".
00.20 ВЕСТИ.
00.50 Жан Мария Волонте и Род Стайгер в фильме "Счастливчик Лючано" (Италия-Франция). До 02.40

3-я программа
Канал "Россия"
18.00 Музыкальный фильм "Сильва". 2-я серия.
9.25 "Да, господин премьер-министр". Телесериал (Великобритания). До 20.00

Суббота, 17 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.15 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Счастливый случай.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Как это было. "Ураган в Москве". 1998 год.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Георгий Вишин, Александр Ширвиндт в комедии "Она вас любит".
23.10 Гибель Гагарина. Факты и версии.
23.40 Сериал "Темные небеса": "Город грёз". 4-я серия.
00.40 Новости.

15.00 Новости.
15.15 Приключенческий фильм "Юнга со шхуны "Колумб".
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.20 Документальный детектив. "Обнаружить и ликвидировать". Дело военных строителей. 1955 год.
19.45 Веселые истории в журнале "Ералаш".
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Великие сыщики. Лейтенант Коломбо в детективе "Самый опасный матч".
23.00 Песня-99.
23.50 Ночной кинозал. Комедия "Особенности холостяцкой вечеринки".
01.25 Новости.
01.40 Программа передач. До 01.45

2-я программа
Канал "Россия"
07.00-09.45 "ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"
07.20 "У всех на устах".
07.45 Телеигра "Программа передач".
08.15 "Тысяча и один день".
09.15 "Дежурная часть".
09.45 "Товары - почтой".
10.10 "Миледи". Телесериал (Аргентина).
11.00 ВЕСТИ.
11.35 "Маленький бродяга". Телесериал для детей (Канада).
12.30 Волейбол. Мировая лига. Финальная серия. Передача из Аргентины.
13.30 "Маленькая колдунья". Мультфильм.
14.00 ВЕСТИ.
14.30 "Антонелла". Телесериал (Аргентина).
15.20 "Богатые и знаменитые". Телесериал (Аргентина).
16.15 "Музыка, музыка..."
16.25 "Первые пошелун". Телесериал (Франция).
17.00 ВЕСТИ.
17.30 "БАШНЯ". Молодежная информационно-развлекательная программа.
17.55 "Гомеопатия и здоровье".
ЯКУТСК
18.00 Программа передач, мультфильм.
18.10 "Геван". Би дльбу эвесел.
18.30 "Штрихи к юбилею". Передача 5.
18.45 "КэрэсЭр суугуруя, махтана".
19.05 УООНА СССР утуолэх артистка Анастасия Лыткина кэриэингэр аналлаах ойдобуньун концерт-ахтым.
19.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.
19.50 Реклама.
Канал "Россия"
20.00 ВЕСТИ.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.45 "АНШЛАГ" и К.
21.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.
23.30 ПОДИУМ Д'АРТ.
00.05 "Дежурная часть".
00.20 ВЕСТИ.
00.50 Жан Мария Волонте и Род Стайгер в фильме "Счастливчик Лючано" (Италия-Франция). До 02.40

3-я программа
Канал "Россия"
18.00 Музыкальный фильм "Сильва". 2-я серия.
9.25 "Да, господин премьер-министр". Телесериал (Великобритания). До 20.00

Суббота, 17 июля
1-я программа
Канал ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 "Во имя любви".
10.15 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
11.00 Домашняя библиотека.
11.05 Приключенческий сериал "Звездные войны".
12.00 Новости.
12.15 Телеканал "Добрый день" (с сурдопереводом).
13.05 "Ставка больше, чем жизнь". Сериал.
14.15 Премьера мультсериала "Фантом - 2040".
14.30 Программа "Вместе".
14.55 Программа передач.
15.00 Новости.
15.15 "Гарри - снежный человек". Комедийный сериал.
15.50 Счастливый случай.
16.30 "...До шестнадцати и старше".
17.00 "Во имя любви".
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Многосерийный фильм "Графиня де Монсоро".
19.15 Как это было. "Ураган в Москве". 1998 год.
20.00 Мисс Марпл в детективе "Указующий перст". Часть 2-я.
21.00 Время.
21.35 Погода.
21.40 Георгий Вишин, Александр Ширвиндт в комедии "Она вас любит".
23.10 Гибель Гагарина. Факты и версии.
23.40 Сериал "Темные небеса": "Город грёз". 4-я серия.
00.40 Новости.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЛУСНОМ КОНКУРСЕ ГРАНТОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАМСКОГО УЛУСА

1. Общие положения
Настоящий конкурс проводится в рамках Соглашения между Министерством охраны природы РС (Я) и администрацией Намского улуса от 12 мая 1999 г.

Положение определяет порядок отбора и реализации программ, обеспечивающих развитие системы экологического воспитания и просвещения (ЭОВиП) детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни, развитию и укреплению детского экологического туризма.

Представленные на конкурс программы должны соответствовать действующему законодательству и создавать условия для реализации Государственной экологической политики Президента РС (Я) на переходный период, в части развития системы ЭОВиП населения и создания системы ООПТ Намского улуса.

Срок проведения конкурса - согласно Соглашения между МОП РС (Я) и администрацией Намского улуса объявляется в течение трех лет. В 1999 г. материалы конкурса представляются до 15 августа. Представленные материалы комиссия рассматривает в срок с 15 августа по 1 сентября т.г. Вручение грантов осуществляется 1 сентября т.г.

Программы и проекты предоставляются на конкурс по трем номинациям:

1. За участие в развитии детского экологического туризма на территории детского национального природного парка «Кэнгэмэ».
2. Развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения детей и подростков (обустройство и описание экологических троп, издание экологической литературы для населения, организация эколого-исследовательских работ, развитие пришкольных участков, юннатских станций, площадок и др.)

3. Формирование и утверждение здорового образа жизни (обустройство детских спортплощадок и инвентаря, развитие валеологических центров, проведение массовых спортивных мероприятий и др.)

2. Цели и задачи конкурса
-Выявление лучших проектов и программ в каждой номинации.

-Создание условий для практической реализации программ и проектов, связанных с развитием системы экологического образования, воспитания и просвещения детей и молодежи Намского улуса.

-Развитие детского экологического туризма, стимулирование творческих коллективов, осуществляющих туризм, осуществление детского экологического туризма.

-Стимулирование коллективов, осуществляющих пропаганду и утверждение здорового образа жизни.

-Формирование и утверждение здорового образа жизни.

-Поддержка инициатив и перспективных программ деятельности детских образовательных, экологических учреждений в области развития ЭОВиП и их реализации.

3. Участники конкурса
Право предоставления проектов и программ на конкурс имеют:

- Образовательные учреждения (дошкольные, школьные) и объединения всех типов, независимо от форм собственности и организационно-правового статуса.
 - Улусные общественные организации и объединения.
 - Учреждения, предприятия, физические лица, занимающиеся развитием системы ЭОВиП, ООПТ и формированием здорового образа жизни.
- Программа и проекты

предоставляются на конкурс по рекомендации администраций учебных заведений, глав администраций населенных пунктов с учетом мнений специалистов в рамках 3-х направлений, указанных в Соглашениях от 12 мая 1999 г. Итоги конкурса подводятся улусной комиссией по присуждению грантов согласно распоряжения администрации Намского улуса № 643-РК от 18.06.99 г.

Улусная комиссия по присуждению грантов:

- Проводит анализ программ и проектов.
- Отбирает программы-победители.
- Определяет размер гранта исходя из средств, выделенных Министерством охраны природы РС (Я) согласно Соглашения от 12 мая 1999 г. передает сообщения о победителях средств в средствах массовой информации.
- Предоставляет материалы и информирует Министерство охраны природы РС (Я), администрацию Намского улуса о ходе проведения конкурса.

4. Порядок и критерии отборов.

Улусная комиссия по присуждению грантов направляет положение о конкурсе в учебные заведения, общественные организации, главам местных администраций улуса, заинтересованным предприятиям и организациям, информирует о положении конкурса через средства массовой информации.

В улусную комиссию по присуждению грантов предоставляются следующие материалы:

- Программа в отпечатанном виде в 2-х экземплярах (может сопровождаться дискетными вариантами, методическими и видеоматериалами).
- Информационная карта (прилагается).
- Рекомендации соответ-

ствующего органа по проекту или программе. Материалы, высылаемые на конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.

Примерная структура программы:

- Цели и задачи, основное содержание.
- База для реализации проекта.
- Кадровое обеспечение.
- Механизмы реализации.
- Предполагаемые затраты и источники финансирования, смета расходов.
- Ожидаемые или достигнутые результаты.

Программа или проект, поступивший на конкурс, проходит экспертизу в улусной комиссии в течение 2-3 недель, решение о присуждении грантов принимает улусная комиссия. Программам-победителям присуждаются гранты по 3-м вышеуказанным номинациям.

Решение о присуждении гранта направляют дирекции учебных заведений, местные администрации. Руководителям заинтересованных предприятий, учреждений или руководителей общественных организаций, а также главному разработчику программы и СМИ.

5. Порядок выплаты гранта и отчетности.

Программе или проекту, победившему в конкурсе грантов выделяется грант для ее (его) реализации. Выделенные гранты осуществляются через администрацию Намского улуса после заключения договора между руководителем (автором) программы или проекта победителя и улусной комиссией по присуждению грантов. Выделенные грантовые средства подлежат строгой отчетности и должны использоваться только по целевому назначению.

«Энсиэли» хаһыакка 1999 сыл иккис агарыгар 2047 сурутуу баар буолла. Сайыпгы кэмгэ дьон көхтөөхтүк суруттарда. Ким сурутуу болдоор баттаспатах бу күнүргэ суруттардаһына атырдыах ыйын 1 күнүттэн улууэ хаһыатын дьиэтигэр-уотугар ааһар кыахтаһыа. Онон хойутаатыбыт диин санааны түһэрбэккэ эрэллээх аргыскытыгар - «Энсиэлигэ» суруттарыҥ! Редакция

БИЛЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

Администрация Намского училища социальной реабилитации объявляет о вакантных местах по следующим специальностям:

1. Преподаватель (камнеобработка) — 1 (геолог)
2. Мастер п/о (сварочное производство) — 2
3. Мастер п/о (камнеобработка) — 5 (с опытом работы по обработке камней)
4. Главный технолог (цех камнеобработки) — 1 (геолог)
5. Инженер-электрик — 1
6. Физрук (офицер запаса) — 1
7. Преподаватель (коммерческая деятельность) — 1
8. Механик — 1

Основные требования: высшее или среднеспециальное образование. На работу принимаются по собеседованию на контрактной основе.
Телефон: 21-5-81

Хамагатта ортоугар турар 3 хостоох, гаастаах, телефоннаах, хотонноох квартираны арендаһыбын. Тел. 2-61-52.

Продается мягкая мебель пр-во г. Благовещенск. Цена 5 тыс. 500руб. или возможен бартер на мясо (говядина).

Обращаться по телефону: Хамагатта 26-3-11, с. Намцы 22-2-75 вечером.

Эдэр, мана сылдыар, тыһы ыһирэйдээх ыһаһы атылыһыбыт. Сыһаһы аһардаан төлүүргэ сөбүлэһэбит. Билсир тел. Намга: 21-0-15.

Ветеранам Великой Отечественной войны не получившим Орден Отечественной войны в честь 50-летия Победы над фашистской Германией просьба обратиться в военный комиссариат Намского улуса.

Считать недействительным утерянный военный билет НЧ 2267863 выданный на имя Алексева Эдуарда Васильевича.

Считать недействительными утерянные военный билет с НЧ № 2037998, выданный 1994 г., аттестат с А № 636656, выданный 1991 г. на имя Потапова Федота Михайловича.

Продается сруб-лафет 6,5х7,5. Телефон: 21-0-39, вечером.

С.Стручков тыла ЭНСИЭЛИ Д.Евсеева мел.

ЭНСИЭЛИ

С. Стручков тыла
Д. Евсеева мелодията

Көбөрөн көстөрүн тухары,
Чээлэй күөх солконон сууламмыт
Нэлэгэр нэлэгэр хонуулаах,
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли.

Ахсаана биллибэт сүөһүлээх,
Баай-тот олохтоох ыаллардаах
Дьон-киһи дьолломмут уята
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли.

Эйэһэ майгыһнаах эһэннээх,
Эн киһи талыта киһилээх Намына
нап-наһыл кысычааннаах
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли.

Саас айы угуттуур уулардаах,
Сирэм күөх үктэллээх хонуулаах
Өлгөм от үүнүүлээх хочолоох
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли.

Үрүн күн сырдыгар мичилий,
Үүт, кымыс утаххын дэлэтиий
Дьол-соргу тохтообут уята
Энсиэли, Энсиэли, Энсиэли.

Таптыр оҕобут, убайбыт
Намнааһы педучилище студена
СОФРОНОВ
Гаврил Николаевич
бу дьыл от ыйын 7 күнүгэр
ээр сааһыгар соһумардык
ууга былдыанан өлбүтүн
бары аймахтарыгыгар, бил-
лэр дьонугар, доботторугар
диринг кутурбаммынан иһи-
тинэрэбит.
Ийэтэ, аҕата, балта,
быраата, аймахтара

Күндү балтыгыгар Татьяна
Гаврильевна, кутуеплутугар Николай Егоровичка таптыр бырааппыт
ГАНЧИК
соһумардык өлбүтүгэр
диринг кутурбаммытын тизр-
дэбит.
Бөтүнтэн Прядезниковтар,
Ивановтар,
Оконешниковтар,
Павловтар

Нам улууну тыатын хаһа-
айстыбатын управлениета,
семенной инспекцията, АПК
үлэһиттарын профсоюзун
рескома урукку үлэһиттигэр
Уваровская Татьяна Гавриль-
евна, Софронов Николай
Егоровичка, оболоругар, ай-
махтарыгар тапталлаах
оболоро, НПУ студена
СОФРОНОВ
Ганя
соһумардык өлбүтүнэн
диринг кутурбаннарын тизр-
дэллэр.

Күндү табаарыспыт, биригэ үөрэммит уолбут
СОФРОНОВ
Ганя
эдэр сааһыгар соһучу өлбүтүгэр ийэтигэр, аҕатыгар, биригэ
төрөөбүттэригэр диринг кутурбаммытын тизрэдэбит.
Биригэ үөрэммит табаарыстара

Күндүгү саньыр дьоммуту-
гар балтыгыгар, эдьийиби-
тигэр Татьяна Гаврильевна,
кутуплутугар Николай Егоро-
вичка таптыр оболоро
ГАНЧИК
соһумардык өлбүтүгэр
диринг кутурбаммытын тизр-
дэбит.
Курраттан Уваровская, д-
дар, Намтан, Модуаттан
Прядезниковтар,
Сысолятиннар, Захаровтар

Намнааһы сбербаан коллек-
тива биригэ үлэһит дьүөгэ-
бит, коллегабыт Уваровская
Татьяна Гаврильевна, Николай
Егорович таптыр уоллара, би-
ригэ төрөөбүттэригэр убайда-
ра, аймахтарыгар
СОФРОНОВ
Ганя
эдэр сааһыгар соһумардык
өлбүтүнэн диринг кутурбам-
мытын тизрэдэбит.

Намнааһы сельхозуправле-
ниета биригэ үлэһит сылды-
ар дьүөгэбитигэр Уваровс-
кая Татьяна Гаврильевна,
кэргэнгэр Николай Егоро-
вичка, биригэ төрөөбүттэри-
гэр, чугас аймахтарыгар тап-
таллаах улахан уоллара, убай-
дара, бырааттара, Намнааһы
педучилище студена
СОФРОНОВ
Ганя
соһумардык өлбүтүнэн
диринг кутурбаммытын тизр-
дэбит.
Дьүөгэлэрэ

РЕДАКТОР В.Г. КАСЬЯНОВ
ОТДЕЛАР: информация, сурук, төрүт
культура — 21496; иллюстрация уонна
реклама (секретариат) — 21640;
бухгалтерия — 21332;
факс — 21332; “НАМ” ТРК — 21632;
редакционная издательская система — 21141

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэ-
тин, дьиэбит аадырыһын чопчу ыйын.
Автор этэрэ мэлдьи хаһыат
санаатыһынын биир буолбат.

Төрүтүн таһаарааччылар: Саха Республикатын
Правительствота, Нам улууну дьаһалтата, ре-
дакция коллектива.
СР бачаат уонна маассабыт информация көнүлүн
көмүскүүр региональной инспекциятыгар реги-
страцияламмыт нүмэрэ — Я 0085.

Талыһына уонна таһыһына “Энсиэли”
хаһыат редакциянай-издательская
систематыгар.
Хаһыат Дьокуускайга “Сахаполиграфиздат”
НИПК бачааттанна, Орджоникидзе уул. 38.
Формата А3 Кээмэйэ 1,0 бачаат. лис.
Индексэ — 54889. Тираһа — 2094
Бачаатка иһин баттанна — 12.00 ч. 9.07.99 с.
Сахааһын №-рэ — 85

“ЭНСИЭЛИ” - Нам улууну хаһыата.
678040, Саха Республиката, Нам с., Октябрьскай уул. 1.
E-mail: editor62@sakha.ru